

MAIANO - SIS ÓURIGNO — SOUN ISTÒRI - SI GLÒRI FREDERI MISTRAL e soun obro

*A la Memòri di pus ilùstris enfant de Maiano:
Frederi Mistral, soun pouèto inmourtau,
e li Valènt toumba sus lou prat bataié de 1914 en 1918*

*Óumage d'afecioun
e de Souveni recouneissènt
à ma noblo e bono cousino
Dono Mariò Frederi Mistral*

MAIANO

Maiano es bèu, Maiano agrado,
E se fai bèn toujours que mai;
Maiano s'oublido jamai,
Car es l'ounour de l'encountrado
E tèn soun noum dóu mes de Mai.

Fugue à Paris e fugue à Roumo,
Pàuri couscri, rèn vous fai gau
Trouvas Maiano sènso egau:
L'amarias mai manja 'no poumo
Que dins Paris un perdigau.

Nosto patriò n'a pèr bàrri
Que li grand lèio de ciprès
Que Diéu pèr elo a facho esprès;
E quand s'enauro un vènt countràri,
Tant soulamen brando lou brès.

Tout lou dimenche se caligno;
Pièi au travai, sènso cala,
Se l'endeman se fan gibla,
Bevèn lou vin de nòsti vigno,
Manjan lou pan de nòsti blad.

F. MISTRAL.

Prefàci

Estènt sus li banc dóu coulège, aviéu, de cop, la chanço d'èstre di proumié en istòri o en geougrafio. Acò, es verai, èro ma souleto glòri, e, aquesto, despièi long-tèms, s'es esvalido.

Pamens, emai sachèsse, fin que d'un, quant de rèi avien regna en Franço, en Anglo-terro o en Espagno; ounte se troubavo talo vilo o tau flume; dins quente tèms avié agu liò talo bataio, e quènti generau se i' èron englouria, auriéu agu proun peno à respondre, se m'avien demanda de moun'e sourtien mi rèire o lou mendre fa istouri dóu passat de moun païs.

Acò noun m'anavo. E, un bèu jour que rescountrère moun illustre cousin Frederi Mistral, iéu ié faguère:

— Mèstre, vous qu'avès escri tant e tant de bèlli causo, poudrias-ti pas faire un pichot librihoun sus noste car Maiano?

— Ato, vai! me respoundeguè lou grand pouèto. Se fasiéu tout, de-que restarié pèr li jouine?... Pos pas lou faire, tu?...

Iéu, restère sauret, e m'enanère. Vesiéu bèn qu'acò se farié jamai; car coumpreniéu que jamai sariéu capable de mena talo obro à bono fin.

... Mai veici que, dins aquest afrous e marrit escaufèstre, ounte, liuen de moun fougau e separa di miéu, ai agu d'ouero e d'ouero de negro languisoun, m'es esta 'n vertadié besoun de me remembra moun Maiano... E bèn talamen i' ai pensa, que siéu arriba à lou miés counèisse, à l'ama 'ncaro mai... Voudriéu que tout Maiamen, e meme chasque Prouvençau, sèmpre que mai lou couneiguèsse: coume iéu, sèmpre ansin l'amarié mai.

Cercas pas, ami legèire, dins aqueste umble raconte, bèuta literàri e flour de retourico. Noun siéu rèn qu'un paure pacan que voudrié pousqué realisa li paraulo dóu regreta Maurise Faure:

— *Faire ama soun pichot païs, es miés faire ama la Franço.*

E, 'mé Fèlis Gras, me fai gau de dire:

*Ama moun vilage mai que toun vilage;
Ame ma Prouvènço mai que ta prouvinço;
Ame la Franço mai que tout.*

Danis POULLINET.